

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 25 – Strana 4

Ponedjeljak, 28. maja 2012.

- "Mirsad Prnjavorac" za participaciju dijela troškova za realizaciju dačke ekskurzije osmih razreda.
2. Sredstva iz tačke 1. ove odluke evidentirat će se u razdjelu 21 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, glava 02, potrošačka jedinica 0039 - OS "Mirsad Prnjavorac", na ekonomskom kodu:  
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge. . . 1.530 KM
3. Prilikom realizacije sredstava iz tač. 1. i 2. ove odluke OS "Mirsad Prnjavorac" Sarajevo je dužna primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 105/06, 56/07, 27/08 i 12/09), te nakon realizacije aktivnosti dostaviti izvještaj (sa finansijskog i tehničkog aspekta) sa

kompletnom popratnom dokumentacijom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

4. Ministarstvo finansija će evidentirati i proknjižiti uplaćena sredstva i izvršiti plaćanje po naredbi Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u skladu sa prilivom tih sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će pratiti utrošak istih.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-01-14-17980/12  
28. maja 2012. godine  
Sarajevo

Ministar  
Muhammed Kozadra, s. r.

**OPĆINA CENTAR**

**Općinski načelnik**

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uredenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinski načelnik, dana 28.05.2012. godine, verifikovao je i donio

**ODLUKU**

**O KOREKCIJI REGULACIONOG PLANA "JAGOMIR I"**

**Član 1.**

Utvrđuje se Korekcija Regulacionog plana "Jagomir I" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09), u daljem tekstu: Korekcija Plana.

**Član 2.**

Korekcijom Plana izvršena je djelomična dislokacija planirane naseljske saobraćajnice označene kao "K" od tačke J1 do tačke K1, što je naznačeno na grafičkom prilogu br 2.

Ovom intervencijom je omogućeno da se dograđeni individualni objekat na k.č. 392 k.o. Sarajevo V, zadrži u svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima.

**Član 3.**

Korekcija Plana sastoji se iz tekstualnog dijela i 2 grafička priloga koji su predmet korekcije. Tekstualni dio i grafički prilozi korekcije Plana su sastavni dio Regulacionog plana "Jagomir I" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09).

**Član 4.**

Korekcija Plana je rađena za fazu urbanizma i saobraćaja, a obaveza investitora je da za faze komunalne infrastrukture izvrši usaglašavanje Korekcije Plana sa Idejnim rješenjima, koja su sastavni dio Regulacionog plana "Jagomir I", te pribavi saglasnosti nadležnih javnih komunalnih preduzeća.

**Član 5.**

Po jedan primjerak ovjerene Korekcije Plana (tekstualni i grafički dio) nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Gradskoj upravi Grada Sarajeva i Ministarstvu prostornog uredenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

**Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-23-2928/11  
28. maja 2012. godine  
Sarajevo

Općinski načelnik  
Dževad Bećirević, s. r.

Na oglasnoj ploči oglašeno 28.05.2012. godine

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uredenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinski načelnik, dana 28.05.2012. godine, verifikovao je i donio

**ODLUKU**

**O KOREKCIJI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKOG CENTRA "MARIJIN DVOR" - II FAZA**

**Član 1.**

Utvrđuje se korekcija Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradske centra "Marijin Dvor" - II faza ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/07), u daljem tekstu: korekcija Plana.

**Član 2.**

Korekcijom Plana stvara se planski preduvjet za povećanje BGP objekta džamije, čija izgradnja je planirana na gradevinskoj parceli "B14", odnosno na zemljištu označenom po novom premjeru kao k.č. broj 1171 K.O. Sarajevo VII. Max. visina vrha kupole džamije je 15 metara u odnosu na katu ulice, a max. visina munare je 30 metara u odnosu na katu ulice. Max. BGP objekta džamije iznosi 570 m<sup>2</sup>. Gradevinska linija vjerskog objekta i regulaciona linija parcele definisani su u grafičkom prilogu elaborata korekcije Plana, a prema idejnog projektu džamije koji je sastavni dio elaborata korekcije Plana.

**Član 3.**

Korekcija Plana sastoji se iz tekstualnog dijela, izvoda iz Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradske centra "Marijin Dvor" - II faza R 1:1000 na kojem je naznačen objekat koji je predmet korekcije, grafički prilog "Planirano stanje - Situacija", sa unesenom Korekcijom R 1:500, te Idejnog projekta džamije uradenog od strane BS PROJEKAT doo, iz maja mjeseca 2011. godine, dostavljenog od strane podnosioca zahtjeva.

Tekstualni dio i grafički prilozi korekcije Plana, sastavni su dio Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradske centra "Marijin Dvor" - II faza ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/07).

**Član 4.**

Korekcija Plana je radena za fazu urbanizma i saobraćaja, a obaveza investitora je da za faze komunalne infrastrukture izvrši usaglašavanje korekcije Plana sa Idejnim rješenjima, koja su sastavni dio Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradske centra "Marijin Dvor" - II faza, te da pribavi saglasnosti nadležnih javnih komunalnih preduzeća na Idejne projekte.

**Član 5.**

Po jedan primjerak ovjerene korekcije Plana (tekstualni i grafički dio) nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Gradskoj upravi Grada Sarajeva i

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Ponedjeljak, 28. maja 2012.

Broj 25 – Strana 5

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-49-1151/10

28. maja 2012. godine  
Sarajevo

Općinski načelnik  
**Dževad Bećirević**, s. r.

Na oglasnoj ploči oglašeno 28.05.2012. godine

**SLUŽBNE OBJAVE**

**UDRUŽENJA**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "RATAR", Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

- Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "RATAR", skraćeni naziv je UR, sa sjedištem u Pazariću, ulica NOVO NASELJE broj 22.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1651, knjiga IV Registra udruženja, dana 18.05.2012. godine.
- Programski ciljevi i zadaci Udruženja su:  
Predstavljanje i zastupanje interesa poljoprivrednika; ostvarivanje uticaja na poboljšanje stanja i poljoprivredi i razvoju poljoprivrede; ostvarivanje partnerstva sa vlastima pri doноšenju propisa iz oblasti poljoprivrede; bolje iskorištenje resursa za poljoprivedu; zalaganje za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednika na domaćem i inostranom tržištu; zalaganje i očuvanje domaće proizvodnje u svim segmentima poljoprivrede; saradnja sa istim ili sličnim Udruženjima u Kantonu i van Kantonu; pružanje stručne pomoći i podrške članovima Udruženja u različitim oblastima.
- Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje su:  
**MUSTAFA KARIĆ**, predsjednik Udruženja  
**AVDO PIZOVIĆ**, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Broj 03-05-05-2782/12  
18. maja 2012. godine  
Sarajevo

Ministrica  
**Dijana Tabori**, s. r.  
(O-548/12)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "LIFT", Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

- Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "LIFT", skraćeni naziv je U. "LIFT", sa sjedištem u Sarajevu, ulica JOVANA BIJELIĆA broj 1.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1643, knjiga IV Registra udruženja, dana 02.04.2012. godine.
- Programski ciljevi i zadaci Udruženja su:  
Rad sa ljudima i institucijama da bi se potakla pozitivna kolektivna svijest; Ukazati da je prostor i sve što ga čini jedinstvenim resurs od velike važnosti; Djelovati na transformaciju i pozitivne promjene u društvu i društvenoj svijesti; Edukacije i aktivnosti koje potiču na iste; Suradnja sa individuama i organizacijama koje imaju slična ili

drugačija polja djelovanja s ciljem stvaranja zajedničkih pozitivnih ishoda; Generisati mlade ljude ali i sve zainteresovane u pozitivne procese; Observacija socijalnih, kulturnih, urbanih i drugih faktora; Stvaranje kritičke svijesti o urbanizmu, arhitekturi, socijalnim interakcijama i zbivanjima, okolišu, kulturi života i slično; Potaknuti promjene i učiniti ih mogućima; Suradnja na međunarodnom nivou.

- Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje su:  
**JASMIN SIRČO**, predsjednik Skupštine,  
**ERVIN PRAŠLJIVIĆ**, predsjednik Udruženja.

Broj 03-05-05-496/12  
02. aprila 2012. godine  
Sarajevo

Ministrica  
**Dijana Tabori**, s. r.  
(O-549/12)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje, Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

- Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje, skraćeni naziv je "CESI", sa sjedištem u Sarajevu, ulica ZMAJA OD BOSNE broj 7,7a.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1638, knjiga IV Registra udruženja, dana 20.03.2012. godine.
- Programski ciljevi i zadaci Udruženja su:  
Pomoći mladima pri zapošljavanju (Volontiranje putem projekata); Evropske integracije, planiranje i provođenje planova u projekata u cilju pridruživanja Evropskoj Uniji; Jačanje svijesti mladih o aktuelnoj problematiki u BiH, te zalaganje za stav mlađe populacije prema tim dešavanjima; Jačanje interesne sfere mladih; Jačanje patriotizma kod mladih u BiH bez nacionalističkih ili etnonacionalnih načela; Uspostava međunarodne saradnje na strukovnom, naučnom, kulturno-zabavnom i sportskom nivou; Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu, za potrebe članova, zasnovane na naučno-stručnim programima; Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih manifestacija; Kao i sve druge aktivnosti i poslovi značajni za društvo.
- Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje su:  
**HARIS PLAKALO**, predsjednik Skupštine,  
**ADNAN BRANKOVIĆ**, predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-2053/12  
20. marta 2012. godine  
Sarajevo

Ministrica  
**Dijana Tabori**, s. r.  
(O-553/12)

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "Green Play", Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

- Upisuje se u Registr udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "Green Play", sa sjedištem u Sarajevu, ulica GRBAVIĆKA broj 82.
- Upis je izvršen pod registarskim brojem 1653, knjiga IV Registra udruženja, dana 21.05.2012. godine.
- Programski ciljevi i zadaci Udruženja su:  
Isticanje važnosti i promocija zdravog načina života, ekologije, fizičke aktivnosti i sporta; zalaganje za decentralizaciju sporta i obezbjedivanje uslova za dostupnost sporta svima; zalaganje za povećanje učesnika u sportu i